




Broj: 03-017-854/2019  
Dana: 12.09.2019. godine

SKUPŠTINA UNSKO-SANSKOG KANTONA



**PREDMET:** Nacrt Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Unsko-sanskom kantonu, dostavlja se

Na osnovu člana 109. i 182. tačka a) Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 9/17), u prilogu vam dostavljamo Nacrt Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Unsko-sanskom kantonu, uz sljedeće:

#### Obrazloženje


Vlada Unsko-sanskog kantona je na svojoj 65. sjednici održanoj dana 12.09.2019. godine razmatrala i Zaključkom broj: 03-017-854/2019, utvrdila Nacrt Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Unsko-sanskom kantonu, obrađivača Ministarstva pravosuđa i uprave, koji vam dostavljamo u dalju proceduru.

S poštovanjem,

Prilog: Nacrt Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Unsko-sanskom kantonu (6x)

Dostavljeno:  
1. Naslovu  
2. a/a





Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 5/08), Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana 12.09.2019. godine, d o n o s i:

## ZAKLJUČAK


### I

Utvrdjuje se Nacrt Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Unsko-sanskom kantonu, obrađivača Ministarstva pravosuđa i uprave i isti se upućuje Skupštini Unsko-sanskog kantona u dalju proceduru.

### II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 03-017-854/2019  
Bihać; 12.09.2019. godine



**BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
UNSKO-SANSKI KANTON  
VLADA**

**ZAKON  
O PRIJAVLJIVANJU I POSTUPKU PROVJERE PODATAKA O IMOVINI NOSIOCA JAVNIH  
FUNKCIJA U UNSKO – SANSKOM KANTONU**

**(nacrt)**

**Nosilac izrade:  
Ministarstvo pravosuđa i uprave**

**Septembar, 2019. Godine**

- Nacrt-

Na osnovu člana 1. a u vezi sa članom 11. b) i n), odjeljak A poglavlje V Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Unsko - sanskog kantona" broj 1/04 i 11/04) na prijedlog Vlade Unsko-sanskog kantona Skupština Unsko-sanskog kantona na \_\_\_\_\_sjednici održanoj dana. \_\_\_\_\_2019.godine, donosi:

**ZAKON O PRIJAVLJIVANJU I POSTUPKU PROVJERE PODATAKA  
O IMOVINI NOSIOCA JAVNIH FUNKCIJA  
U UNSKO-SANSKOM KANTONU**

**POGLAVLJE I – OPĆE ODREDBE**

**Član 1.**  
(Predmet)

Ovim zakonom utvrđuje se obaveza izabranih i imenovanih dužnosnika, nosioca izvršnih funkcija i savjetnika (u daljem tekstu: nosioci javnih funkcija) u Unsko-sanskom kantonu da prijave imovinu i prihode, porijeklo i promjene imovine i prihoda kao i poklone koje dobiju u toku obavljanja javne funkcije (u daljem tekstu: podaci o imovini), način prikupljanja, obrada, korištenje, zaštita i čuvanje ličnih podataka sadržaj prijave, postupak provjere prijavljenih podataka, kao i dužnosti i obaveze organa nadležnih za provođenje i nadzor nad provođenjem ovog zakona i druga pitanja od značaja za provođenje ovog zakona.

**Član 2.**  
(Principi djelovanja)

(1) Nosioci javnih funkcija u vršenju javnih funkcija moraju postupati zakonito, efikasno, nepristrasno, časno, te se pridržavati principa odgovornosti, poštenja, savjesnosti, otvorenosti i vjerodostojnosti.

(2) Nosioci javnih funkcija ne smiju biti ni u kakvom odnosu zavisnosti prema licima koja bi mogla uticati na njihovu objektivnost.

(3) U vršenju javne funkcije nosioci javnih funkcija ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad javnog interesa.

(4) Nosioci javnih funkcija ne smiju koristiti javnu funkciju za ličnu dobit.

**Član 3.**  
(Svrha obrade podataka)

Svrha prijavljivanja i obrade podataka o imovini iz člana 1.ovog zakona je vođenje evidencija ličnih podataka, provođenja principa iz člana 2. ovog zakona.

**Član 4.**  
(Pojmovi)

Izrazi korišteni u ovom zakonu imaju slijedeće značenje:

**a) „izabranim dužnosnicima“** smatraju se zastupnici u Skupštini Unsko-sanskog Kantona (u daljem tekstu: Skupština) i vijećnici u gradskim vijećima gradova i općinskim vijećima općina na teritoriji Unsko-sanskog Kantona (u daljem tekstu: Kanton);

**b) „nosiocima izvršnih funkcija“** smatraju se premijer Kantona i članovi Vlade Kantona, gradonačelnici gradova i općinski načelnici općina na teritoriji Kantona, te direktori i zamjenici direktora agencija, fondova, javnih preduzeća, javnih ustanova i institucija čiji je osnivač Kanton, članovi skupština, upravnih i nadzornih odbora direkcija, zavoda, javnih ustanova, javnih preduzeća i drugih institucija u Kantonu koji su izabrani i imenovani, ili je za njihov izbor ili imenovanje data saglasnost od strane zakonodavnog organa Kantona ili gradskih i općinskih vijeća ili Vlade Kantona

(u daljem tekstu: Vlada);

e) „savjetnicima“ se smatraju savjetnici izabranih dužnosnika i nosilaca izvršnih funkcija koji se imenuju po *lex specialis* propisima;

d) „bliskim srodnikom“ se smatraju bračni i vanbračni drug, dijete, majka, otac, usvojilac i usvojenik nosioca javne funkcije;

e) „institucija“ u smislu stava (1) tačke b) ovog člana je svaki subjekt kojeg je osnovao Kanton, koji vrši javna ovlaštenja i koji ima svojstvo pravnog lica;

f) „imovinu“ predstavljaju stvari i prava koja je stekao nosilac javne funkcije, a obuhvata sve stvari i prava, a uključujući nekretnine i pokretnine, potraživanja, poslovne udjele, vrijednosne papire, novac, umjetnine, plemenite metale i drago kamenje u njegovom vlasništvu ili vlasništvu njegovog bliskog srodnika;

g) „poslovni udjel“ u smislu stava (1) tačke f) ovog člana je ulaganje novca, stvari i prava u vlasničku strukturu preduzeća;

h) „poklon“ u smislu ovog zakona smatra se lična korist u vezi sa vršenjem javne dužnosti, a podrazumijeva: stvari, prava, usluge bez naknade, te neku drugu ličnu korist datu ili obećanu nosiocu javne funkcije. Pokloni primljeni od bliskog srodnika, kao i pokloni čija vrijednost ne prelazi 200,00 KM nisu obuhvaćeni ovim zakonom;

i) „protokolarni poklon“ smatra se poklon predstavnika stranih zemalja i međunarodnih organizacija prilikom službenih posjeta;

j) „obavljanjem javne funkcije“ smatraju se poslovi koje obavljaju lica iz tačke a) do c) ovog člana;

k) „nosiocima javnih funkcija“ u smislu ovog zakona smatraju se lica iz tačke a) do c) ovog člana.

## POGLAVLJE II – NADLEŽNOST, OBAVEZE I NADZOR NAD PROVOĐENJEM ZAKONA

### Član 5.

(Nadležni organ za provođenje ovog zakona)

Ured za borbu protiv korupcije Vlade Unsko-sanskog kantona (u daljem tekstu: Ured) nadležan je za provođenje ovog zakona.

### Član 6.

(Kontrolor podataka o imovini)

(1) Ured je nadležan i ovlašten za prikupljanje, provjeru i obradu podataka o imovini nosioca javnih funkcija, uspostavljanje i vođenje Registra podataka o imovini (u daljem tekstu: Registar), kao i pokretanje prekršajnog i dostavlja krivičnu prijavu nadležnom Tužilaštvu zbog povreda odredaba ovog zakona.

(2) Radi obrade podataka o imovini, Ured vrši:

- a) prijem prijave podataka o imovini;
- b) unošenje i ažuriranje podataka o imovini u Registru;
- c) kontrolu podataka o imovini i porijeklo, vrsti prihoda kojima je imovina kupljena
- d) čuvanje ličnih podataka o imovini na period od pet godina nakon završetka funkcije;
- e) uništavanje podataka nakon isteka roka od pet godina od vremena završetka funkcije;
- f) evidentiranje i kontrolu poklona;
- h) donošenje odluka.

(3) Ured vodi Registar, kao zbirku ličnih podataka o imovini i vodi se ručno ili sredstvima za automatsku obradu podataka, u skladu s propisima o opštoj i tehničkoj zaštiti ličnih podataka. Registar se vodi u svrhu kontrole imovine nosilaca javnih funkcija, kako bi se uspostavila transparentnost i odgovornost u vršenju javnih funkcija, spriječio sukob interesa i mogućnost koruptivnog djelovanja.

(4) Pored Registra iz stava (3) ovog člana, vodi se i dosije za svakog nosioca ličnih podataka o imovini, koji sadrži priloženu dokumentaciju nosioca ličnih podataka, koji se čuvaju i uništavaju ili vraćaju nosiocu nosiocu javnih funkcija u roku propisanom u tačkama c) i d) stava (2) ovog člana.

**Član 7.**  
(Nadzor)

(1) Skupština prati rad Ureda, razmatra i usvaja informaciju Ureda, te druga pitanja oko provođenja ovog zakona.

(2) Skupština nije ovlaštena miješati u svakodnevni rad Ureda, niti tražiti informacije o pojedinačnim slučajevima.

(3) Za praćenje provedbe ovog zakona, Skupština može zatražiti posebne izvještaje o aktivnostima iz nadležnosti Ureda.

(4) Ured podnosi informaciju Skupštini svakih šest mjeseci gdje informiše Skupštinu o radu, prikupljenim podacima o imovini, uočenim nepravilnostima, a u skladu sa nadležnošću utvrđenom ovim zakonom, te ove informacije Ured objavljuje na svojoj web stranici, nakon što budu usvojene od strane Skupštine.

(5) Informacija Ureda sadrži statistički obrađene lične podatke o imovini i to:

- a) ukupnu vrijednost imovine i imovinskih prava nosioca javnih funkcija, odvojeno prema nivoima vlasti;
- b) uvećanu vrijednost imovine koja je nastala u izvještajnom periodu na imovini iz tačke a) ovog stava;
- c) vrijednost evidentiranih poklona u izvještajnom periodu.

(6) Pored podataka iz stava (5) ovog člana, informacija sadrži: pojedinačne slučajeve nezakonitog povećanja imovine, odbijanja dostavljanja ili dostavljanja netačnih ličnih podataka, u slučaju da iste utvrde nadležni organi u izvještajnom periodu; izrečene prekršajne kazne, podnesene prijave nadležnom tužilaštvu.

(7) Sjednica Skupštine Kantona je otvorena za javnost, kada se razmatra informacija Ureda iz ovog člana.

**POGLAVLJE III – PRIJAVLJIVANJE IMOVINE**

**Član 8.**  
(Imovina za prijavu)

(1) Prijava sadrži detaljne informacije o imovini i prihodima, kao što su:

- a) pravo vlasništva na nepokretnim stvarima u zemlji i inostranstvu;
- b) pravo vlasništva na pokretnim stvarima koje podliježu registraciji kod nadležnih organa u zemlji i inostranstvu;
- c) pravo vlasništva na pokretnim stvarima u vrijednosti većoj od 5.000 KM u zemlji i inostranstvu;
- d) dionice, akcije i obveznice i udjeli u pravnim licima i drugi vrijednosni papiri u zemlji i inostranstvu;
- e) depoziti, dividende i kamate u bankama i drugim finansijskim organizacijama, u zemlji i inostranstvu;
- f) prava po osnovu autorskih, patentnih i sličnih prava intelektualne svojine u zemlji i inostranstvu;
- g) finansijske obaveze prema fizičkim i pravnim licima u zemlji i inostranstvu u iznosu većem od 5.000 KM, i
- h) izvor i visina godišnjih novčanih prihoda u zemlji i inostranstvu.

(2) Kada je imovina bliskih srodnika odvojena, prijavljivanje se obavlja posebno za svakog člana sa registrovanom imovinom na njegovo ime i prilaže se prijavi lica koje ima obavezu za prijavljivanje.

(3) U prijavi prihoda i finansijskih obaveza, nosilac javne funkcije navodi iznos, vrstu izvora svakog prihoda, iznos i vrstu finansijskih obaveza.

**Član 9.**

(Prijavljivanje imovine prilikom preuzimanja dužnosti)

Nosilac javne funkcije je obavezan da prijavi imovinu iz člana 8. ovog zakona, u roku od 30 dana od dana preuzimanja javne funkcije.

## **Član 10.**

(Godišnje prijavljivanje imovine)

Godišnje prijavljivanje imovine iz člana 8. ovog zakona obavezno se vrši tokom vremena obavljanja funkcije u periodu od 1. do 31. januara svake kalendarske godine.

## **Član 11.**

(Prijavljivanje imovine poslije završetka dužnosti ili razriješenja)

(1) Nosilac javne funkcije je obavezan da podnese prijavu imovine iz člana 8. ovog zakona, najkasnije 30 dana nakon završetka javne funkcije, po bilo kojem osnovu.

(2) Pored obaveze iz stava (1) ovog člana, nosilac javne funkcije dužan je dati izjavu da nisu pokrenute nikakve aktivnosti sticanja imovine iz člana 8. ovog zakona, po završetku javne funkcije po bilo kojem osnovu.

## **Član 12.**

(Prijavljivanje na zahtjev Ureda)

Ured u svako vrijeme može da traži od nosioca javnih funkcija da dostave informaciju o imovini iz člana 8. ovog zakona.

## **Član 13.**

(Pravo uvida u Registar, ispravku, brisanje i blokiranje podataka)

Nosilac javne funkcije ima pravo uvida u svoje lične podatke o imovini koji se vode u Registru i pravo da zahtijeva da se njegovi lični podaci o imovini, za koje se utvrdi da su netačni ili da su pogrešno navedeni ili obrađeni na drugi način koji je suprotan zakonu i pravilima koji se odnose na obradu podataka, isprave, izbrišu ili blokiraju.

## **Član 14.**

(Evidentiranje poklona)

(1) Poklonom u smislu ovog zakona smatra se lična korist u vezi sa vršenjem javne dužnosti, a podrazumijeva: stvari, prava, usluge bez naknade, te neku drugu ličnu korist datu ili obećanu nosiocu javne funkcije.

(2) Poklon u vrijednosti do 200,00 KM nosioci javne funkcije mogu zadržati i ne trebaju ga prijaviti.

(3) Poklonom u smislu stava (2) ovog člana smatra se i više poklona poklonjenih od istog lica u periodu od jedne godine.

(4) Poklone iznad vrijednosti iz stave (2) ovog člana nosioci javne funkcije ne smiju zadržati, već su ih obavezni prijaviti i predati organu vlasti u čije ime vrše povjerenu javnu dužnost.

(5) Nosilac javne funkcije ne smije primiti novac, ček ili drugi vrijednosni papir bez obzira na iznos.

(6) U slučaju sumnje o vrijednosti poklona nosilac javne funkcije dužan je zatražiti račun od davaoca poklona.

(7) Vrijednost poklona je njegova tržišna vrijednost.

(8) Primanje poklona prema stavovima od (1) do (7) ovog člana odnosi se i na lica koja prime poklon u korist nosioca javne funkcije.

## **Član 15.**

(Protokolarni pokloni)

(1) Protokolarnim poklonima smatraju se pokloni darovani od predstavnika stranih zemalja i međunarodnih organizacija prilikom službenih posjeta.

(2) Odmah po prijemu, ili nakon povratka u zemlju, nosilac javne funkcije koji je primio protokolarni poklon mora da obavijesti organ ili instituciju u kojoj vrši javnu funkciju.

(3) Protokolarni pokloni postaju vlasništvo organa ili institucije u kojoj nosilac javne funkcije obavlja dužnost.

(4) Protokolarni pokloni i to: državni simboli, medalje i protokolarne oznake mogu se

upotrijebiti tokom obavljanja službene dužnosti.

#### **Član 16.**

(Registracija poklona)

(1) Svi primljeni pokloni i njihova odgovarajuća vrijednost, kao i imena lica koja su dala i primila poklon, obavezno se unose u Registar iz člana 6. stav (3) ovog zakona.

(2) Odredbe ovog zakona koje se odnose na proceduru i prijavu imovine kao i rokovi za prijavu imovine, odnose se i na poklone.

### **POGLAVLJE IV – REGISTRACIJA I VOĐENJE PRIJAVA IMOVINE**

#### **Član 17.**

(Sadržaj prijave)

(1) Obrazac prijave obavezno sadrži:

- a) ime i prezime nosioca javne funkcije koji podnosi prijavu i njegovu funkciju,
- b) ime i prezime bliskih srodnika koji podnose prijavu,
- c) matični broj, koji se ne objavljuje javno,
- d) naziv organa ili institucije u kojoj je lice zaposleno/imenovano, adresu institucije, datum imenovanja na funkciju,
- e) datum predaje prijave,
- f) nepokretnu imovinu i njenu vrstu, općinu odnosno grad i državu ukoliko se nalazi u inostranstvu, površinu, porijeklo, njenu nabavnu vrijednost i u čijem je vlasništvu, da li se radi o suvlasništvu i u kolikom procentu, vrstu i izvor sredstava kojima je kupljena ta imovina,
- g) pokretnu imovinu i njenu vrstu, godinu proizvodnje ili kupnje, njenu nabavnu vrijednost, i u čijem je vlasništvu, potpune podatke o dionicama u privrednim društvima ili nekoj drugoj instituciji, vrijednosnim papirima, finansijskim obavezama, koje lice podnosi prijavu ima prema fizičkim i pravnim licima,
- h) podake o učešću u nadzornim odborima, upravnim odborima i slično, bez obzira da li se vrše uz naknadu ili bez naknade,
- i) ukupne godišnje prihode podijeljene s obzirom na izvor prihoda,
- j) ličnu izjavu kojom se pod punom moralnom, krivičnom i građanskom odgovornošću potvrđuje istinitost podataka u prijavi,
- k) ličnu izjavu kojom se pod punom moralnom, krivičnom i građanskom odgovornošću potvrđuje da ni jedan dio imovine nije izostavljen iz prijave,
- l) potpis podnosioca prijave.

#### **Član 18.**

(Obrazac prijave i obrada podataka)

(1) Obrazac prijave iz člana sastavni je dio i prilog ovog zakona.

(2) Svaka obrada ličnih podataka iz Registra vrši se u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br.49/06, 76/11 i 8 9/11-Ispravka).

### **POGLAVLJE V – KONTROLA PRIJAVLJENIH PODATAKA**

#### **Član 19.**

(Kontrola prijavljivanja)

- (1) Ured vrši kontrolu prijavljivanja imovine i poklona nosioca javne funkcije.
- (2) Svaka prijava se provjerava u cilju utvrđivanja postojanja ili nepostojanja materijalnih grešaka ili pogrešno popunjenih prijava.
- (3) Ukoliko se utvrde materijalne greške ili greške u popunjavanju ili je prijava nepotpuna Ured obavještava podnosioca prijave koji je u roku od 15 dana od primanja obavještenja, obavezan da prijavu ispravi ili dopuni.
- (4) U slučaju nesrazmjera između prihoda i imovine, kao i u slučaju osnova sumnje u istinitost podataka i zakonitosti načina na koji je imovina stečena, Ured je dužan o tome obavjestiti nadležno



tužilaštvo, odnosno druge nadležne organe uključujući, ali neograničavajući se na porezne organe i Finansijsko obavještajno odjeljenje SIPA-e.

#### Član 20.

(Obaveza davanja podataka)

- (1) Ured ima pravo da vrši provjeru podataka koji su u javnoj vlasti.
- (2) Ured ima ovlaštenje pribavljati i obrađivati lične podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine, isključivo u svrhu izvršavanja poslova i zadataka utvrđenih ovim zakonom.
- (3) Ured ima ovlaštenje obratiti se sa zahtjevom za dostavu podataka svim nadležnim institucijama, kao i pravnim i fizičkim licima koji raspolažu podacima relevantnim za provjere utvrđene odredbama ovog zakona, a koji su dužni dostaviti tražene podatke u roku od 15 dana od dana podnošenja pismenog zahtjeva od strane Ureda.
- (4) Smatra se da su obaveznici prijave imovine saglasni sa ovlaštenjima Ureda navedenim u odredbama st. (1), (2) i (3) ovog člana, što se izričito navodi u obrascu prijave.

#### Član 21.

(Javnost)

- (1) Ured nadležan za provođenje ovog zakona, dužan je sve svoje aktivnosti (izvještaje, informacije i dr.) učiniti dostupnim i javnim, putem svoje službene web stranice.
- (2) Radi obezbjeđivanja transparentnosti, informacije o odbijanju dostavljanja ličnih podataka o imovini i drugi podaci iz evidencija će biti dostupni javnosti.
- (3) Javna dostupnost ličnih podataka o cjelokupnoj imovini nosioca javne funkcije vrši se navođenjem podataka o tome gdje se imovina nalazi, bez navođenja adrese, shodno čl. 8. i 17. ovog zakona.
- (4) Podaci iz člana 8. i 17. ovog zakona će biti dostupni i objavljeni na web stranici, sa izuzetkom podataka koji se ne objavljuju.

### POGLAVLJE VI – KAZNE ODREDBE

#### Član 22.

(Neprijavlivanje imovine ili davanje lažnih podataka o imovini)

(1) Nosilac javne funkcije koji ne prijavi imovinu ili poklon Uredu ili daje lažne podatke o imovini ili poklonu, u namjeri da prikrije podatke o imovini i poklonu, ima rok od 15 dana da koriguje svoju prijavu ukoliko je došlo do greške slučajno, u suprotnom krši obaveze utvrđene ovim zakonom, a koja kršenja ne predstavljaju obilježja krivičnog djela, kaznit će se:

- a) Novčanom kaznom od 1.000 do 2.500KM, za kašnjenje u godišnjem prijavljivanju imovine (član 10. stav (1));
- b) Novčanom kaznom od 5.000 do 10.000KM, za neprijavlivanje imovine prilikom preuzimanja dužnosti (član 9.);
- c) Novčanom kaznom od 5.000 do 10.000 KM, za neprijavlivanje imovine na zahtjev Ureda (član 12.);
- d) Novčanom kaznom od 5.000 do 10.000 KM, za neprijavlivanje imovine poslije udaljevanja sa funkcije (član 11.);

(2) Za ponovljeni prekršaj iz stava (1) tačka a) ovog člana, nosilac javne funkcije kaznit će se novčanom kaznom od 3.000 do 6.000 KM.

(3) Ured pokreće prekršajni postupak za prekršaje iz ovog člana, u skladu sa Zakonom o prekršajima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 63/14).

(4) Ukoliko prekršaj propisanih obaveza iz ovog zakona sadrži obilježja krivičnog djela, Ured podnosi krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu s obzirom na toda obrazac prijave imovine, stupanjem ovog zakona na snagu, ima status službene isprave u skladu sa Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14, 76/14, 46/16 i 75/17).

**Član 23.**  
(Zastarjevanje)

Postupak za primjenu sankcija koji se odnosi na kršenje ovog zakona obavezno se pokreće u roku od 30 dana od dana saznanja o slučajevima kršenja ovog zakona, a najkasnije u roku od pet godina od dana kršenja ovog zakona.

**Član 24.**  
(Disciplinska odgovornost zaposlenika Ureda)

Rukovodilac i zaposlenici Ureda, u svom djelokrugu rada i obavezama utvrđenim u ovom zakonu, podliježe disciplinskoj odgovornosti shodno propisima koji se primjenjuju na državne službenike i namještenike.

**POGLAVLJE VII – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

**Član 25.**  
(Donošenje podzakonskih propisa)

Vlada će, najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona, donijeti Uredbu o osnivanju Ureda i Uredbu o uspostavljanju i vođenju Registra ličnih podataka o imovini i postupku provjere imovine iz člana 1. ovog zakona, kao zbirke ličnih podataka, kojim će se urediti oblik, sadržaj i način vođenja Registra, kao i druga pitanja od značaja za vođenje Registra.

**Član 26.**  
(Saradnja Ureda sa nadležnim organima)

Ured će ostvariti saradnju sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, dostavljajući sve potrebne podatke i informacije po zahtjevu Agencije, a u cilju sprečavanja korupcije, izrade i provođenja strategije za borbu protiv korupcije i akcionim planovima.

**Član 27.**  
(Važenje zakona)

U slučaju da se drugi propisi viših nivoa vlasti, koji se odnose na materiju regulisanu ovim zakonom, promjene ili donesu novi nakon stupanja na snagu ovog zakona, ovaj zakon će se uskladiti sa odredbama tih zakona.

**Član 28.**  
(Prijava imovine i poklona nosioca javnih funkcija)

Zatečeni nosioci javne funkcije u trenutku stupanja na snagu ovog zakona obavezni su da prijave imovinu i poklone iz člana 8. ovog zakona, u roku od 30 dana od dana početka sa radom Ureda.

**Član 29.**  
(Rodna neutralnost izraza)

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom zakonu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

**Član 30.**  
(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".

**PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE  
UNSKO-SANSKOG KANTONA**

Broj: \_\_\_\_\_  
Datum: \_\_\_\_\_

**O B R A Z L O Ž E N J E**  
**ZAKONA O PRIJAVLJIVANJU I POSTUPKU PROVJERE PODATAKA**  
**O IMOVINI NOSIOCA JAVNIH FUNKCIJA**  
**U UNSKO-SANSKOM KANTONU**

**I - PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA**

Ustavni i pravni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 1. poglavlje IV i članu 11. b) i n), odjeljak A poglavlje V Ustava Unsko-sanskog kantona – prečišćeni tekst Ustava Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko - sanskog kantona" broj 1/04 i 11/04) kojim se propisuje da Kanton ima sve nadležnosti koje nisu izričito povjerene federalnoj vlasti ili koje nisu Ustavom Federacije BiH utvrđene kao zajednička ovlaštenja federacije i kantona, te da Skupština Kantona donosi zakone Kantona.

**II - RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA**

Programom rada Skupštine Unsko-sanskog kantona za 2019. godinu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 05/19) u Normativnom dijelu, utvrđena je obaveza kod ovog Ministarstva da se Vladi i Skupštini Unsko-sanskog kantona dostavi nacrt Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Unsko-sanskom kantonu.

Nadalje, kao jedan od razloga za donošenje ovog zakona je i obaveza proistekla iz međunarodnih konvencija koje je Bosna i Hercegovina ratificirala, a to je Konvencija o borbi protiv korupcije ("Službeni glasnik BiH"-Međunarodnih ugovori, broj 5/06), koja propisuje u članu 6.:

*“(1) Svaka država stranka će, u skladu s osnovnim načelima svog pravnog sistema, uspostaviti, prema potrebi, tijelo ili tijela za sprječavanje korupcije sredstvima kao što su:*

*a) provođenje politike pomenute u članu 5. ove Konvencije i, gdje to odgovara, nadgledanje i koordiniranje provođenja te politike;*

*b) unapređenje i širenje znanja o sprječavanju korupcije.*

*(2) Svaka država stranka će osigurati tijelu ili tijelima pomenutim u tački 1. ovog člana potrebnu nezavisnost, u skladu sa osnovnim načelima svog pravnog sistema, kako bi to tijelo ili tijela mogla vršiti svoje funkcije uspješno i neometano od bilo kakvog neopravdanog uticaja. Treba osigurati neophodna materijalna sredstva i specijalizirano osoblje, kao i obuku tog osoblja za obavljanje funkcija.”*

Pored međunarodne konvencije, pravni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 23. Zakona o Agenciji za prevenciju i borbu protiv korupcije („Službeni glasnik BiH“ br. 103/09 i 58/13), koji propisuje: „Entiteti, kantoni i Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine mogu odrediti novu ili postojeću upravnu strukturu koja će biti zadužena za sprečavanje korupcije, izradu i provođenje strategije za borbu protiv korupcije i akcionih planova u tom entitetu ili Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine“.

S obzirom na opredjeljenje Vlade Unsko-sanskog kantona na transparentan rad i borbu protiv korupcije, ovaj zakon je jedan od ključnih koraka u pravcu transparentnosti.

Naime, predmetnim zakonom se utvrđuju obaveze nosioca javnih funkcija u Unsko-sanskom kantonu da prijave imovinu i prihode, porijeklo i promjene imovine i prihoda kao i poklone koje dobiju u toku obavljanja javne funkcije, čime se pokazuje i iskazuje spremnost Vlade Unsko-sanskog kantona na transparentnost u radu.

**III – PRAVNA RJEŠENJA**

**Član 1.** – Utvrđuje šta je predmet Zakona.

**Član 2.** – Propisuje se principi djelovanja.

**Član 3.** – Propisuje se svrha evidencije.

**Član 4.** – Propisuje se pojmovi i njihova značenja u ovom zakonu.

- Član 5. – Propisuje se da je nadležni organ za provedbu Zakona Ured.
- Član 6. – Propisuje se da je Ured kontrolor ličnih podataka.
- Član 7. – Propisuje se nadzor nad provedbom Zakona koji vrši Skupština Kantona
- Član 8. – Propisuje koju imovinu su nosioci javnih funkcija dužni prijaviti.
- Član 9. – Propisuje obavezu prijavljivanja imovine prilikom preuzimanja dužnosti.
- Član 10. – Propisuje obavezu godišnjeg prijavljivanja imovine.
- Član 11. – Propisuje obavezu prijavljivanja imovine poslije završetka dužnosti ili razrješenja.
- Član 12. – Propisuje da Ured uvijek može tražiti od izabranih nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika da dostave traženu informaciju o imovini.
- Član 13. – Propisuje pravo uvida u Registar, ispravku, brisanje i blokiranje podataka ako su netačni ili nisu prikupljeni u skladu za zakonom i pravilima za prikupljanje podataka.
- Član 14. – Propisuje evidentiranje poklona, šta se smatra poklonom i koji se poklon ne treba prijavljivati.
- Član 15. – Propisuje šta se smatra protokolarnim poklonom i čije je vlasništvo takav poklon.
- Član 16. – Propisuje registraciju poklona.
- Član 17. – Propisuje sadržaj prijave.
- Član 18. – Propisuje obrasca prijave
- Član 19. – Propisuje kontrolu prijavljenih podataka i obaveze Ureda.
- Član 20. – Propisuje se obaveza davanja podataka.
- Član 21. – Propisuje javnost rada Ureda.
- Član 22. – Propisuje sankcije za neprijavljivanje imovine ili davanje lažnih podataka o imovini.
- Član 23. – Propisuje zastarjevanje za primjenu sankcija u roku od pet godina od navodnog kršenja Zakona.
- Član 24. – Propisuje disciplinsku odgovornost rukovodioca i zaposlenika Ureda.
- Član 25. – Propisuje rok za donošenje Uredbe o uspostavljanju i vođenju Registra nosilaca javnih funkcija kojim će se urediti uspostavljanje jedinstvene elektronske evidencije, oblik vođenja registra, subjekti upisa, sadržaj i oblik potrebne dokumentacije, unos, čuvanje i zaštita prikupljenih podataka.
- Član 26. – Propisuje saradnju Ureda sa nadležnim organima (Agencijom).
- Član 27. – Propisuje obavezu usaglašavanja ovog zakona sa zakonim viših nivoa vlasti koji se primjene ili donesu novi, a koji regulišu ovu materiju.
- Član 28. – Propisuje prijavu imovine zatečenih nosioca javne funkcije.
- Član 29. – Propisuje se rodna neutralnost riječi i pojmova.
- Član 29.- Propisuje se donošenje podzakonskih propisa.
- Član 30. – Propisuje stupanje na snagu Zakona osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona.“


#### IV – FINANSIJSKA SREDSTVA

Za provođenje ovog zakona potrebno je osigurati dodatna finansijska sredstva iz Budžeta Unsko-sanskog kantona, jer će doći do osnivanja Ured za borbu protiv korupcije Vlade Unsko-sanskog kantona.



MINISTAR

Asim Dizdarević, dipl.pravnik



## OBRAZAC PRIJAVE IMOVINE

Svrha podnošenja		Datum podnošenja	
------------------	--	------------------	--

### PODACI O NOSIOCU JAVNE FUNKCIJE

Ime	
Prezime	
JMBG	

### PODACI O BLISKOM SRODNIKU KOJI PODNOSI PRIJAVU

Ime	
Prezime	

### PODACI O INSTITUCIJI/ORGANU

Naziv organa	
Adresa	
Datum imenovanja	

### PODACI O NEPOKRETNOSTI IMOVINI

Vrsta	
Površina	
Općina, grad i država gdje se nalazi	
Porijeklo	
Pretpostavljena vrijednost (KM)	
Vlasništvo	
Suvlasništvo (%)	
Vrsta sredstava	
Izvor sredstava	

### PODACI O POKRETNOSTI IMOVINI

Vrsta	
Godina proizvodnje	
Godina kupnje	
Pretpostavljena vrijednost (KM)	
Vlasništvo	

### DIONICE I VRIJEDNOSNI PAPIRI U PRIVREDNIM SUBJEKTIMA

Poslovni udjel	Postoji		Ne postoji	
Vrsta udjela		Naziv privrednog subjekta		

### PODACI O FINANSIJSKIM OBAVEZAMA

Finansijska obaveza	Postoji		Ne postoji	
---------------------	---------	--	------------	--

Vrsta obaveze		Naziv povjerioca	
---------------	--	------------------	--

**ČLANSTVO U UPRAVNIM I NADZORNIM ODBORIMA**

Institucija/organ			
Naziv funkcije			
Naknada	Da	Iznos (KM )	Ne

**GODIŠNJI PRIHODI**

Ukupan prihod	
Izvor prihoda	

Pod punom moralnom, krivičnom i građanskom odgovornošću potvrđujem istinitost podataka u prijavi, potvrđujem da niti jedan dio imovine nije izostavljen iz prijave, te sam saglasan sa zahtjevom Ureda za dostavu podataka svim nadležnim institucijama, kao i pravnim i fizičkim licima koji raspolažu podacima relevantnim za provjere utvrđene odredbama zakona.

Potpis podnosioca

\_\_\_\_\_



Broj: 04-02-8635- ~~4~~/19  
Bihać, 02.09.2019. godine

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE  
- ovdje -

PREDMET: Mišljenje o fiskalnoj procjeni, dostavlja se;  
Veza, Vaš akt broj : 07-02-8635-2/19 od 29.08.2019. godine

Shodno članu 25. stav 1. Alineja 3. Poslovnika o radu Vlade Unsko-sanskog ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona" broj: 26/12, 3/14 i 11/14 ), Ministarstvo finansija je u obavezi dati mišljenje na nacrt i prijedlog drugog propisa, odnosno drugog općeg akta, ako njegovo provođenje zahtjeva osiguranje posebnih sredstava, potrebnih za izvršenje propisa.

Dalje, po odredbi člana 1. i 2. Pravilnika o proceduri za izradu izjave o fiskalnoj procjeni zakona, drugih propisa i akata planiranja na budžet ("Službene novine FBiH " broj: 34/16 i 15/18), obrađivač propisa i akata planiranja izrađuje izjavu o fiskalnoj procjeni prilikom izrade tih propisa i akata koje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno vlada kantona utvrđuje, donosi, odnosno na koje daje saglasnost, te propisa i akata planiranja koje Vlada predlaže Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Skupštini kantona.

U skladu sa naprijed citiranim Pravilnikom, Ministarstvo finansija razmatra i daje svoje mišljenje o fiskalnoj procjeni propisa ili akata planiranja, te dostavlja mišljenje obrađivaču propisa u roku koji je utvrđen Poslovníkom o radu Vlade. Sljedom navedenog dajemo sljedeće:

***Mišljenje***

Ministarstvo pravosuđa i uprave Unsko-sanskog kantona je svojim aktom, broj i datum gornji Ministarstvu finansija dostavilo Nacrt Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Unsko-sanskom kantonu, zajedno sa Izjavom o fiskalnoj procjeni, na propisanom obrascu (ovjeren i potpisan od strane ovlaštene osobe: Obrazac IFP-DA). U obrazloženju navode da: "Članom 5. Navedenog Zakona utvrđeno je da je nadležni organ za provođenje istog Ured za borbu protiv korupcije Vlade Unsko-sanskog kantona. Imajući u vidu navedeno jasno je da nakon stupanja na snagu ovog Zakona potrebno donijeti Uredbu o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije Vlade Unsko-sanskog kantona, te Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta navedenog Ureda, pri čemu se pošlo od pretpostavke da navedeni Ured ima cca.3 zaposlena : Sekretara Ureda i dva državna službenika. Obzirom na navedeno potrebna su dodatna sredstva i to u 2019. (n) godini u iznosu cca.28.620,00 KM, u 2020. (n+1) godini 114.482,00 KM i u 2021 (n+2) godini 114.482,00 KM".

Slijedom gore navedenog, obrađivač akta nije postupio u skladu sa članom 8. Stav 2. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ( fiskalna procjena posljedica na budžet mora obuhvatiti prijedloge za povećanje rashoda i izdataka budžeta ), te u skladu s članom 7. stav (1) Pravilnika o proceduri za izradu izjave o fiskalnoj procjeni zakona, drugih propisa i akata planiranja na budžet. Ovaj organ može dati uslovno pozitivno mišljenje što se tiče fiskalne procjene, s tim da ste do utvrđivanja teksta prijedloga Zakona u obavezi da osigurate potrebna dodatna finansijska sredstva. U suprotnom ovaj organ ne može dati pozitivno mišljenje.

S poštovanjem,

Dostavljeno:

1. Naslovu
2. Minist. finansija
3. a/a



MINISTAR

Adnan Prša



OBRAZAC IZJAVE O FISKALNOJ PROCJENI

Obrazac I/P-DA

A 1 Otvrdnjene oznake

KOD: 1300001 MINISTARSTVO PRAVOVEDBA I UPRAVE USKO-SANSKOM KANTONU  
 Naziv propisa: Zakon Uredba  
 Naziv: DA NE  
 Odluka: Odluka  
 Drugi akti: NE NE  
 Stranica: Drugi akti stranice  
 NE NE

C 3 Fiskalni efekti

3.1 Prihod i izdatci budžeta

KOD	NAZIV	OČEKIVANI PRIHODI I PRIMICI U TERUČNOJ GODINI n						OČEKIVANI PRIHODI I PRIMICI U TERUČNOJ GODINI n+1						OČEKIVANI PRIHODI I PRIMICI U TERUČNOJ GODINI n+2					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
711000	Porezi na dobit pojmefinasa i produkcija						6443												
712000	Doprinosi za socijalnu zaštitu																		
713000	Porezi na plaću i radnu snagu																		
714000	Porezi na imovinu																		
715000	Domaci porezi na dobra i usluge (zaostale obaveze na osnovu poreza na promet dobara i usluga)																		
716000	Porez na dohodak																		
717000	Prihod od indirektnih poreza																		
718000	Ostali porezi																		
721000	Prihod od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od poslovnih kulturnih izlaza																		
722000	Namena takse i prihodi od pružanja javnih usluga																		
723000	Prinomi od kazne (nepopravne greške)																		
731000	Investirani prihodi i medunarodnih organizacija																		
732000	Primljeni tekuci transferi od ostalih prava vlasni																		
733000	Preuzeti kapitalni transferi od inostranih vlada i medunarodnih organizacija																		
741000	Kapitalni transferi od ostalih prava vlasni																		
742000	Kapitalni transferi od ostalih prava vlasni																		
772000	Prihod po osnovi zastojnih obaveza																		
789000	Prihod od internih transakcija																		
811000	Kapitalni prihodi od prodaje stalnih sredstva																		
813000	Primici od finansijskih imovina																		
814000	Primici od dugoročnog zaduživanja																		
815000	Primici od kratkoročnog zaduživanja																		
820000	Ukupno prihodi i primici	6.80	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
832	Rehvidni izdatci projekata																		
TROŠKOVI PROVOĐENJA U TERUČNOJ GODINI n																			
611000	Plaća i nadbata izdatka zaposlenih	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
612000	Doprinosi poslodavca i ostali izdatci za materijal, siro i inventar i usluge	2.430.00			2.430.00				9.720.00					9.720.00					
613000	Usluge	1.320.00			1.320.00				3.300.00					3.300.00					
614000	Tekuci transferi i drugi tekuci rashodi				9.00														
615000	Kapitalni transferi																		
616000	Izdatci za kamate				0.00														
689000	Rashodi od internih transakcija				0.00														
621000	Izdatci za nabavu stalnih sredstava				0.00														
622000	Izdatci za nabavu imovine				0.00														
623000	Izdatci za opšte dugova				0.00														
624000	Izdatci za dugoročno zaduživanje				0.00														
625000	Izdatci za kratkoročno zaduživanje				0.00														
630000	Ukupno izdatci	26.620.00	0.00	0.00	28.420.00	0.00	0.00	0.00	38.420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TROŠKOVI PROVOĐENJA U TERUČNOJ GODINI n+1																			
611000	Plaća i nadbata izdatka zaposlenih	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
612000	Doprinosi poslodavca i ostali izdatci za materijal, siro i inventar i usluge	2.430.00			2.430.00				9.720.00					9.720.00					
613000	Usluge	1.320.00			1.320.00				3.300.00					3.300.00					
614000	Tekuci transferi i drugi tekuci rashodi				9.00														
615000	Kapitalni transferi																		
616000	Izdatci za kamate				0.00														
689000	Rashodi od internih transakcija				0.00														
621000	Izdatci za nabavu stalnih sredstava				0.00														
622000	Izdatci za nabavu imovine				0.00														
623000	Izdatci za opšte dugova				0.00														
624000	Izdatci za dugoročno zaduživanje				0.00														
625000	Izdatci za kratkoročno zaduživanje				0.00														
630000	Ukupno izdatci	26.620.00	0.00	0.00	28.420.00	0.00	0.00	0.00	38.420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TROŠKOVI PROVOĐENJA U TERUČNOJ GODINI n+2																			
611000	Plaća i nadbata izdatka zaposlenih	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
612000	Doprinosi poslodavca i ostali izdatci za materijal, siro i inventar i usluge	2.430.00			2.430.00				9.720.00					9.720.00					
613000	Usluge	1.320.00			1.320.00				3.300.00					3.300.00					
614000	Tekuci transferi i drugi tekuci rashodi				9.00														
615000	Kapitalni transferi																		
616000	Izdatci za kamate				0.00														
689000	Rashodi od internih transakcija				0.00														
621000	Izdatci za nabavu stalnih sredstava				0.00														
622000	Izdatci za nabavu imovine				0.00														
623000	Izdatci za opšte dugova				0.00														
624000	Izdatci za dugoročno zaduživanje				0.00														
625000	Izdatci za kratkoročno zaduživanje				0.00														
630000	Ukupno izdatci	26.620.00	0.00	0.00	28.420.00	0.00	0.00	0.00	38.420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FISKALNI EFEKTI PROMENA Očekivane promena u prihodu i izdatcima i primicima i rashodima i izdatcima

26.620.00 0.00 0.00 28.420.00 0.00 0.00 0.00 38.420.00 0.00 0.00 0.00 38.420.00 0.00 0.00 38.420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

**D.4. Promjena broja zaposlenih**


PERIOD	SISTEMATIZOVANO		PLANIRANO PROGRAMCI		TREUTNO STANJE		POTREBNO	
	Postojeće stanje (n)	n+1	Postojeće stanje (n)	n+1	Postojeće stanje (n)	n+1	Postojeće stanje (n)	n+1
Rukovodni službenici I. razreda								
Službenici I. namještenici								
Volonteri								
UKUPNO	0	0	0	0	0	0	0	0
Oružadarje								

**5. Potencijalne obaveze za procjenu**

MAZIV	
Garancije	
Ostalo	

**E.6. Fiskalni efekt na drugu razinu vlasti**

MAZIV	
Proračun BiH, Izvanproračunski fondovi i korisnici	
Proračun Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni izvršproračunski fondovi i korisnici	
Proračun kantona, Izvanbudžetski fondovi i korisnici	
Proračun Grada dječica Bosne i Hercegovine	
Jedinića lokalne samouprave (općine i gradovi)	




\_\_\_\_\_  
Mjesto i datum

Bihac, 29.08.2019. godine

MIŠ  
SECRETAR - TEHARTA D.  
04.09.2019

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
UNSKO-SANSKI KANTON  
URED ZA ZAKONODAVSTVO VLADE UNSKO-  
SANSKOG KANTONA



BOSNIA AND HERZEGOVINA  
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA  
THE UNA SANA CANTON  
LEGISLATION OFFICE OF UNA SANA GOVERNMENT

Broj: 21-02-8635-<sup>3</sup>/2019  
Datum: 04.09.2019.godine

## MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

**PREDMET:** Mišljenje na Nacrt Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Unsko-sanskom kantonu, dostavlja se;-

Na osnovu člana 4. Uredbe o Uredu za zakonodavstvo Vlade Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona" broj: 9/11, 22/11 i 7/18), Ured za zakonodavstvo Vlade Unsko-sanskog kantona, daje sljedeće

### MIŠLJENJE

na Nacrt Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Unsko-sanskom kantonu

Osnov za donošenje

#### Ustavni osnov:

Ustavni osnov za donošenje zakona iz djelokruga Skupštine Kantona sadržan je u odredbi člana 11. b) i n) odjeljak A poglavlja V Ustava Unsko-sanskog kantona – Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 1/04 i 11/04), koji se odnosi na djelokrug Kantona i Skupštine Kantona za donošenje zakona.

Ured za zakonodavstvo Vlade Unsko-sanskog kantona, a nakon izvršene analize teksta predmetnog nacrta Zakona, stava je:

- tekst predmetnog Zakona urađen je u skladu sa metodološkim jedinstvom za izradu propisa, odnosno u skladu sa članom 24. Poslovnika o radu Vlade Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 26/12, 3/14 i 11/14);
- tekst predmetnog nacrta Zakona urađen je u skladu sa Pravilima i postupcima za izradu zakona i drugih propisa Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 71/14);

Analizirajući tekst predmetnog Zakona i razloge za donošenje navedene u obrazloženju dostavljenom uz predmetni Zakon, nejasno je iz kojeg razloga se pristupa izradi istog, obzirom da je predmetna materija regulisana Izbornim Zakonom Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02 - ispr., 4/04, 20/04, 25/05, 77/05, 11/06, 24/06, 33/08, 37/08, 32/10, 48/11 - odluka US, 63/11 - odluka US, 18/13, 7/14, 31/16 i 54/17 - odluka US), Zakonom o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe

protiv korupcije ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 103/09 i 58/13) i Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 70/08),

Uređivanje odnosa u istoj oblasti sa više zakona može dovesti do njihove međusobne neusklađenosti, protivrječnosti i prenormiranja kroz dupliranje regulative o istim pravnim pitanjima, zbog čega može doći do problema u primjeni i pravne nesigurnosti, jer nije definisan odnos predloženog zakona sa drugim zakonima, odnosno propisima u okviru jedinstvenog pravnog sistema Bosne i Hercegovine, kao što je slučaj npr. sa kaznenim odredbama u predloženom Zakonu jer dolazi do višestruke kazneno pravne zaštite istog odnosa, odnosno da se kaznenim odredbama ovog zakona ne sankcionišu radnje koje su već sankcionisane drugim zakonom.

Članom 5. predloženog Zakona predviđen je Ured za borbu protiv korupcije Vlade Unsko-sanskog kantona kao nadležni organ za provođenje ovog zakona a što znači da je predviđeno osnivanje novog organa, odnosno Ureda za borbu protiv korupcije Vlade Unsko-sanskog kantona a u prelaznim odredbama Zakona nije utvrđen rok za osnivanje tog organa odnosno rok za donošenje osnivačkog akta kao ni rokovi za poduzimanje drugih radnji neophodnih za funkcionisanje tog organa. Ostaje nejasno da li se predviđa osnivanje Ureda kao stručne službe Vlade Unsko-sanskog kantona.

OK.

Razmotriti opravdanost teksta predloženog člana 20. odnosno precizirati ovlaštenja Ureda za pribavljanje podataka.

Član 22. predmetnog Zakona potrebno uskladiti sa članom 12., 22. i 113. Zakona o prekršajima („Službene novine Federacije BiH“, broj 63/14), a koji se odnose na raspon novčane kazne koji se može propisati i granice koje određuje Zakon o prekršajima.

OK.

Iz obrazloženja dostavljenog uz predmetni Zakon, nejasni su razlozi za donošenje predmetnog zakona i objašnjenje odabrane politike, obzirom da se u istom navodi uspostavljanje organa - Ured za borbu protiv korupcije, a predmetni zakon reguliše prijavljivanje i postupak provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Unsko-sanskom kantonu.

Ured za zakonodavstvo Vlade Unsko-sanskog kantona predlaže obrađivaču da razmotri sugestije Ureda i uz predmetni nacrt Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Unsko-sanskom kantonu, prilikom upućivanja Vladi Unsko-sanskog kantona na razmatranje, dostavi obrazloženje u kojem su jasno navedeni razlozi za donošenje i objašnjenje odabrane politike, koje prati predmet regulisanja predloženog zakona te da razmotri opravdanost odredbi predloženog Zakona u odnosu na zakone viših nivoa vlasti koji tretiraju istu materiju, odnosno propise u okviru jedinstvenog pravnog sistema Bosne i Hercegovine.

S poštovanjem,

Obrađivač akta: Azmira Pejzić

Dostavljeno:

1. Naslovu
2. a/a





21

Broj: 07-06-8635-5/19  
Bihać, 10.09.2019.godine

**Ured za zakonodavstvo Vlade Unsko-sanskog kantona**

**PREDMET:** Izjašnjenje, dostavlja se-,  
Veza: vaš akt broj 21-02-8635-3719 od 04.09.2019. godine

**Poštovani,**

Ministarstvo pravosuđa i uprave zaprimilo je, vaš akt broj i datum veze, kojim ste dali mišljenje na Nacrt Zakon o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Unsko-sanskom kantonu ( u daljem tekstu: Nacrt Zakona).

S tim u vezi, a na osnovu člana 26. stav (1) Poslovnika o radu Vlade Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ br. 26/12, 3/14 i 11/14), dostavljamo vam izjašnjenje o primjedbama koje ovo Ministarstvo, kao obrađivač propisa ne može prihvatiti :

U odnosu na prvu primjedu, u kojoj navodite da vam je nakon analize teksta nacrta Zakona i razloga za njegovo donošenje navedenih u obrazloženju, nejasno iz kojeg razloga se pristupa izradi istog, ..., stav je ovog Ministarstva da su u obrazloženju nacrta Zakona, Poglavlju II – jasno i nedvosmisleno navedeni razlozi za njegovo donošenje, počev od činjenice da je Programom rada Skupštine Unsko-sanskog kantona za 2019. godinu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 05/19) u Normativnom dijelu, utvrđena obaveza kod ovog Ministarstva da se Vladi i Skupštini Unsko-sanskog kantona dostavi nacrt Zakona, pa nadalje.

Naglašavamo, da je odredbama član 45. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 9/17) propisano da Kolegij Skupštine najmanje dva puta godišnje, a po potrebi i više puta prati izvršavanje nadležnosti iz programa rada za tekuću godinu sa utvrđenim rokovima za realizaciju i o tome izvještava Skupštinu. Stavom 2) citiranog člana propisano je da Skupština može na prijedlog Kolegija tražiti preispitivanje odgovornosti nosioca utvrđenih u programu rada, zbog neizvršavanja utvrđenih obaveza.

Obrađivač propisa ne prihvata vašu konstataciju, kad je u pitanju ovaj nacrt Zakona, kako uređivanje odnosa u istoj oblasti sa više zakona može dovesti do njihove međusobne neusklađenosti, protorječnosti i prenormiranja, ako se zna da Kanton ima Ustavni osnov za donošenje Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Unsko-sanskom kantonu da na nivou Kantona nema drugih propisa koji uređuju ovu oblast. ~~Bitnim~~ smatramo naglasiti da se Izborni Zakon u Bosni i Hercegovine ( „Službeni glasnik Bosne i Hercegovine , br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02 i 25/02-isp.4/04, 20/04, 25/05, 77/05, 11/06, 24/06, 33/08, 37/08, 32/10, 48/11- odluka US, 18/13, 7/14, 31/16 i 54/17-odluka US) u Federaciji BiH ne primjenjuje skoro 4 godine, što za posljedicu ima neuređenost te oblasti. Također, naglašavamo da istovremeno Ured nije ukazao sa kojim odredbama, navedenih zakona se kose odredbe nacrta Zakona.

Osim, toga obrađivač propisa ne prihvata primjedbu koja se odnosi na Ured za borbu protiv korupcije Vlade Unsko-sanskog kantona, u dijelu da u prelaznim odredbama Nacrta Zakona ostaje nejasno da li se predviđa osnivanje Ureda kao stručne službe Vlade Unsko-sanskog kantona, iz razloga što će se navedeno pitanje detaljno urediti Uredbom o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije, gdje će biti propisano da Ured djeluje kao stručna služba Vlade. Nadalje, činjenica je da je u Nacrtu Zakona utvrđeno da će Ured za borbu protiv korupcije, biti nadležan za njegovo provođenje, ali to nužno ne znači da će provođenje ovog Zakona biti jedina i isključiva nadležnost navedenog Ureda, obzirom na ovlaštenja Kantona utvrđena u članu 23. Zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije ( Službeni glasnik BiH, br. 103/09 i 58/13) i nastojanje Vlade Kantona da, u narednom periodu, institucionalizira sve aktivnosti u Kantonu na prevenciji korupcije, prikupljanju podataka i prijavljivanju nadležnima uočenih koruptivnih aktivnosti, uspostavljanje i upravljanje bazama podataka koje za cilj imaju prevenciju i otkrivanje koruptivnih aktivnosti itd.

I na kraju, u pitanju je Nacrt Zakona, gdje je za očekivati da će se u Prijedlogu Zakona izmjeniti postojeća i utvrditi boljih pravnih rješenja u odnosu na Nacrt obzirom da će na javnu raspravu o Nacrtu Zakona, biti pozvani građani, naučna i stručna javnosti, državni organi, politički subjekti, međunarodne organizacije i mediji da se uključe i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta Zakona,

Ostale primjedbe obrađivač propisa je prihvatio kao osnovane.


Dostaviti:

- Naslovu
- a/a



MINISTAR  
Asim Dizdarević, dipl.pravnik

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
UNSKO-SANSKI KANTON  
URED ZA ZAKONODAVSTVO VLADE UNSKO-  
SANSKOG KANTONA



BOSNIA AND HERZEGOVINA  
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA  
THE UNA SANA CANTON  
LEGISLATION OFFICE OF UNA SANA GOVERNMENT

Broj: 21-02-8635-7/19

Datum: 11.09.2019.godine

## MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

**PREDMET:** Konačno mišljenje na Nacrt Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Unsko-sanskom kantonu, dostavlja se;-

Na osnovu člana 2. Uredbe o Uredu za zakonodavstvo Vlade Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 9/11, 22/11 i 7/18), člana 26. Poslovnika o radu Vlade Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 26/12, 3/14, 11/14 i 20/19), Mišljenja Ureda za zakonodavstvo Unsko-sanskog kantona broj: 21-02-9458-3/19 od 05.09.2019.godine, izjašnjenja Ministarstva pravosuđa i uprave broj: 07-02-9458-5/17 od 10.09.2019.godine, Ured za zakonodavstvo Vlade Unsko-sanskog kantona, daje

### KONAČNO MIŠLJENJE

na Nacrt Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Unsko-sanskom kantonu

Ured za zakonodavstvo Vlade Unsko-sanskog kantona, a nakon analize pismenog izjašnjenja Ministarstva pravosuđa i uprave broj: 07-02-8635- 5 /19 od 10.09.2019.godine, ostaje pri stavu datom u Mišljenju Ureda za zakonodavstvo Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 21-02-8635-3/2019 od 04.09.2019.godine, na Nacrt Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Unsko-sanskom kantonu a koji se odnosi na sugestije koje obrađivač nije prihvatio i to:

- da tekst predloženog Nacrta Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Unsko-sanskom kantonu i obrazloženje/razloz donošenja dostavljeno uz isti ne prati odredbe predloženog zakona,
- Odredbe član 15.7, 15.8 i 15.9 Izbornog Zakona Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02 - ispr., 4/025/05, 77/05, 11/06, 24/06, 33/08, 37/08, 32/10, 48/11 - odluka US, 63/11 - c 18/13, 7/14, 31/16 i 54/17 - odluka US), tretiraju obavezu prijave imovnog


izabranih zvaničnika na svim nivoima vlasti, obrazac za prijavu kao i prekršajne odredbe,

- Nejasni su vaši navodi u Izjašnjenju da se Izborni zakon Bosne i Hercegovine ... "u Federaciji BiH ne primjenjuje skoro 4 godine",
- Uredi se osnivaju kao stručne službe što je i predviđeno članom 54. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 35/05) i kao takvi podnose izvještaj Vladi a ne Skupštini kantona što je predviđeno predloženim Zakonom,
- Odredbe člana 1,10,11,13 i 14. Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 70/08), tretiraju da izabrani zvaničnici na svim nivoima vlasti dostavljaju redovne finansijske izvještaje kako je predviđeno propisima CIK, primanje poklona kao i to da CIK odlučuje da li je neko stanje, postupak predstavlja kršenje odredaba o prijavi imovine,
- Odredbe člana 3. i 10. Zakonom o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 103/09 i 58/13) tretiraju između ostalog propisivanje jedinstvene metodologije za prikupljanje podataka o imovinskom stanju javnih službenika,
- Uredba o poklonima, uslovima i načinu korištenja reprezentacije („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj:21/13) tretira primanje poklona.

S poštovanjem!

Dostavljeno:

1. Naslovu
2. a/a





063 - 312 - 665  
ROMELA

31-07-2019

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
UNSKO-SANSKI KANTON  
MINISTARSTVO PRAVOSUDA I UPRAVE



BOSNIA AND HERZEGOVINA  
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA  
THE UNA-SANA CANTON  
MINISTRY OF JUSTICE

Broj: 07-02-8635-1/2019  
Bihać, 31.07.2019.godine

Misija OSCE u Bosni i Hercegovini  
Ul. Fra Anđela Zvizdića 1  
UNITIC zgrada A  
Sarajevo

**PREDMET:** Primjedbe, prijedlozi i sugestije, traži se-

**Poštovani,**

Programom rada Skupštine Unsko-sanskog kantona za 2019. godinu („Službeni glasnik unsko-sanskog kantona“, broj 05/19) u Normativnom dijelu, utvđena je obaveza kod ovog Ministarstva za izradu i dostavu Vadi i Skupštini Unsko-sanskog kantona Zakon o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Unsko-sanskom kantonu.

Ministarstvo pravosuđa i uprave pripremi je nacrt Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Unsko-sanskom kantonu.

Ovim zakonom utvrđuje se obaveza izabranih i imenovanih dužnosnika, nosioca izvršnih funkcija i savjetnika da prijave zatečenu imovinu i prihode, porijeklo i promjene imovine i prihoda kao i poklone koje dobiju u toku obavljanja javne funkcije (podaci o imovini), način prikupljanja, obrada, korištenje, zaštita i čuvanje podataka, kao i dužnosti i obaveze organa nadležnih za provođenje i nadzor nad provođenjem ovog zakona i druga pitanja od značaja za provođenje ovog zakona.

U prilogu ovog akta dostavlja vam se nacrt Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Unsko-sanskom kantonu, radi dostavljanja vaših, eventualnih primjedbi, prijedloga i sugestija, koje bi nam zasigurno bile od koristi.

Cilj ovog Ministarstva je priprema što kvalitetnijeg teksta nacrta Zakona, radi njegovog dostavljanja nadležnim organima Unsko-sanskog kantona na potrebna mišljenja.

Cjenimo bitnim naglasiti da nam je poznata vaša misija i opća uloga u Bosni i Hercegovini, pa bi za ovo Ministarstvo bilo od posebnog značaja da iskoristite svoje raspoložive resurse i uključite se u ovaj naš „projekat“, a u cilju izrade, kao što je naglašeno što kvalitetnijeg teksta nacrta Zakona, te kasnije postizanja što boljih rezultata u njegovoj implementaciji.

Prilog: - Nacrt Zakona sa obrazloženjem

Dostaviti:

1. naslovu
2. a/a



MINISTAR

Asim Dizdarević, dipl.pravnik



07  
31-07-2019

Broj: 07-02-8635-1/2019  
Bihać, 31.07.2019.godine

UNDP u Bosni i Hercegovini  
Ul. Zmaja od Bosne bb  
Sarajevo

**PREDMET:** Primjedbe, prijedlozi i sugestije, traži se-

**Poštovani,**

Programom rada Skupštine Unsko-sanskog kantona za 2019. godinu („Službeni glasnik unsko-sanskog kantona“, broj 05/19) u Normativnom dijelu, utvrđena je obaveza kod ovog Ministarstva za izradu i dostavu Vadi i Skupštini Unsko-sanskog kantona Zakon o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Unsko-sanskom kantonu.

Ministarstvo pravosuđa i uprave pripremilo je nacrt Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Unsko-sanskom kantonu.

Ovim zakonom utvrđuje se obaveza izabranih i imenovanih dužnosnika, nosioca izvršnih funkcija i savjetnika da prijave zatečenu imovinu i prihode, porijeklo i promjene imovine i prihoda kao i poklone koje dobiju u toku obavljanja javne funkcije (podaci o imovini), način prikupljanja, obrada, korištenje, zaštita i čuvanje podataka, kao i dužnosti i obaveze organa nadležnih za provođenje i nadzor nad provođenjem ovog zakona i druga pitanja od značaja za provođenje ovog zakona.

U prilogu ovog akta dostavlja vam se nacrt Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Unsko-sanskom kantonu, radi dostavljanja vaših, eventualnih primjedbi, prijedloga i sugestija, koje bi nam zasigurno bile od koristi.

Cilj ovog Ministarstva je priprema što kvalitetnijeg teksta nacrta Zakona, radi njegovog dostavljanja nadležnim organima Unsko-sanskog kantona na potrebna mišljenja.

Cjenimo bitnim naglasiti da nam je poznata vaša misija i opća uloga u Bosni i Hercegovini, pa bi za ovo Ministarstvo bilo od posebnog značaja da iskoristite svoje raspoložive resurse i uključite se u ovaj naš „projekat“, a u cilju izrade, kao što je naglašeno što kvalitetnijeg teksta nacrta Zakona, te kasnije postizanja što boljih rezultata u njegovoj implementaciji.

Prilog: - Nacrt Zakona sa obrazloženjem

Dostaviti:

1. naslovu
2. a/a



MINISTAR

Sim Dizdarević, dipl.pravnik

07



Empowered lives.  
Resilient nations.

Sarajevo, 21.08.2019. godine

**BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
UNSKO-SANSKI KANTON  
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE**

**BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
UNSKO-SANSKI KANTON  
BIHAC**

PRIMLJENO		26-08-2019	
Opis predmeta	Klasifikacija	Broj predmeta	Broj odluke
07-02-9423			1/19

n/r gosp. Asim Dizdarević, dipl. pravnik, ministar

**PREDMET: Nacrt Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Unsko-sanskom Kantonu**

Poštovani gospodine Dizdarević,

Zahvaljujemo Vam se na dostavljanju Nacrta Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Unsko-sanskom kantonu (aktom od 31.7.2019. godine), radi davanja prijedloga i sugestija.

Nakon što je izvršen uvid u dostavljeni materijal, može se konstatovati da se radi o zakonskom propisu čija primjena treba da doprinese većem stepenu neovisnosti, transparentnosti javne uprave u Unsko-sanskom kantonu, većoj odgovornosti izabranih dužnosnika i nosioca javnih funkcija, kao i jačanju povjerenja građana u javnu upravu, na svim niovima vlasti u Bosni i Hercegovini.

Pravilima i postupcima za izradu zakona i drugih propisa Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 71/14) članom 1., stav (2), nosiocima normativnih poslova u kantonima, općinama i gradovima se preporučuje primjena ovih pravila. U ovom smislu, predlaže se primjena ovog akta na predloženi nacrt, a naročito se ukazuje na korištenje preporučene forme propisa, unutrašnje stukture propisa, gramatike i dr.

U pogledu predložene organizacione strukture nadležne za provođenje ovog zakona - Ured za borbu protiv korupcije, bilo bi značajno detaljnije definisati njegovog osnivača, akte koje će osnivač donijeti, a kojima će se bliže definisati njegova unutrašnja organizacija, akti i registri koji se donose, odnosno vode kod Ureda, izvori finansiranja, međusoban odnos Vlade / Skupštine Unsko-sanskog kantona sa Uredom kao i druga pitanja neophodna za funkcionisanje Ureda.

Prema dostupnim informacijama u Unsko-sanskom kantonu od 2015. godine djeluje Radno tijelo za borbu protiv korupcije Vlade Unsko-sanskog kantona. Međutim, iz obrazloženja Zakona nije vidljivo da li je ovo tijelo bilo uključeno u proces njegove izrade, a nije vidljiva veza odredaba ovog nacrta sa Strategijom za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona koja ističe u ovoj godini i Akcionim planom za njeno provođenje, koje je usvojila/donijela Vlada Unsko-sanskog kantona.

Preporučuje se da se još jednom razmotre odredbe Zakona koje se odnose na prijavljivanje imovine prilikom preuzimanja dužnosti, odnosno poslije završetka dužnosti ili razjrešenja (čl. 9. i 11. Zakona), definisanja protokolarnih poklona (član 15.), zastarjevanje (član 22), važenja Zakona (član 26.), kao i donošenje ✓

podzakonskih akata (član 29.), u smislu provjere eventualne međusobne neusklađenosti, odnosno preciziranja vrste podzakonskih akata, nadležnosti institucija i preciziranja rokova za njihovo donošenje.

UNDP izražava podršku Vladi Unsko-sanskog kantona i resornom Ministarstvu pravosuđa i uprave, u daljim aktivnostima na donošenju Zakona. S druge strane, UNDP predlaže Vladi USK, odnosno Ministarstvu pravosuđa i uprave da svakako prati i učestvuje u aktivnostima Federalnog ministarstva pravde kako bi se ova oblast, kao i oblast sukoba interesa nosioca javnih funkcija, na jedinstven način uredila u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ujedno, iskazuje se zahvalnost Vladi Unsko-sanskog kantona, Ministarstvu pravosuđa i uprave, kao i drugim nadležnim institucijama u Unsko-sanskom kantonu, koje daju konkretan doprinos i aktivno učestvuju u procesima koje u oblasti razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u entitetu Federaciji Bosne i Hercegovine koordiniraju različiti projekti, zajednički finansirani od strane UNDP-a i drugih međunarodnih donatora u Bosni i Hercegovini.

  
Adela Pozder-Čengić

voditeljica Sektora za ruralni i regionalni razvoj



Tehirza Jakupovic &lt;tehirza.j@gmail.com&gt;

**Fwd: Komentari na nacrt zakona**

1 poruka

pravda@vladausk.ba <pravda@vladausk.ba>  
Prima: tehirza.j@gmail.com

16. kolovoza 2019. u 15:01

----- Izvorna poruka -----

Naslov: Komentari na nacrt zakona

Datum: 2019-08-16 14:27

Od: Ljiljana Perkusic &lt;Ljiljana.Perkusic@osce.org&gt;

Za: "pravda@vladausk.ba" &lt;pravda@vladausk.ba&gt;

Cc: "Mirna.BRESAN@ext.eeas.europa.eu" &lt;Mirna.BRESAN@ext.eeas.europa.eu&gt;, "Gluhovic, Dragana" &lt;GluhovicD@state.gov&gt;, Martino Bianchi &lt;Martino.Bianchi@osce.org&gt;, Romela Karacic &lt;Romela.Karacic@osce.org&gt;, "Nihad Gavranovic" &lt;Nihad.Gavranovic@osce.org&gt;

Postovani Ministre Dizdarevic,

U skladu s nasim dogovorom, u prilogu Vam dostavljam komentare na nacrt Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Unsko-Sanskom Kantonu.

Misljenja koja su iznesena u komentarima ne odrazavaju zvanicne stavove Ureda specijalnog predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini, Ambasade Sjedinjenih Americkih Drzava u Bosni i Hercegovini i Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, te se imaju smatrati dijelom nase tehnicke pomoci.

Ukoliko imate bilo kakva dodatna pitanja ili komentare mozete nas slobodno kontaktirati.

S postovanjem,

Ljiljana Perkusic,

sefica odsjeka za demokratsko upravljanje

This e-mail message may contain confidential and/or privileged material. Delivery of this message to any person other than the intended recipient(s) does not in any way waive privilege or confidentiality. The information transmitted is intended only for the person or entity to whom or which it is addressed. Unauthorized use, disclosure or copying is strictly prohibited. The sender accepts no liability for the proper transmission of this communication or for any delay in its receipt.

 **Komentari na nacrt zakona o prijavljivanju imovine USK (1).doc**  
304K